

**Extract of Meteorological Observations for Tai Mei Tuk Automatic Weather Station,  
March 2014**

Date	Mean Pressure at M.S.L. (hPa)	Air Temperature			Mean Dew Point Temperature (deg C)	Relative Humidity		
		Max. (deg C)	Mean (deg C)	Min. (deg C)		Max. (%)	Mean (%)	Min. (%)
1-Mar	*****	24.4	20.5	18	****	***	***	***
2-Mar	*****	21.9	18.2	14.7	****	***	***	***
3-Mar	*****	15.7	15.2	14.5	****	***	***	***
4-Mar	*****	18.6	16.7	15.4	****	***	***	***
5-Mar	*****	17.1	16	14.8	****	***	***	***
6-Mar	*****	15.8	15.1	14.6	****	***	***	***
7-Mar	*****	14.8	14.3	13	****	***	***	***
8-Mar	*****	16.2	14.8	13.9	****	***	***	***
9-Mar	*****	15	13.5	11.8	****	***	***	***
10-Mar	*****	15.8	13.7	11.8	****	***	***	***
11-Mar	*****	16	15.1	13.9	****	***	***	***
12-Mar	*****	18.9	17.4	15.2	****	***	***	***
13-Mar	*****	24.7	20.6	18.1	****	***	***	***
14-Mar	*****	20.9	16.9	14.8	****	***	***	***
15-Mar	*****	18.2	15.7	14.7	****	***	***	***
16-Mar	*****	21.9	18.4	15.3	****	***	***	***
17-Mar	*****	25.5	21	18	****	***	***	***
18-Mar	*****	28	22.4	19.4	****	***	***	***
19-Mar	*****	28.7	23.2	19.4	****	***	***	***
20-Mar	*****	28	21.4	16.6	****	***	***	***
21-Mar	*****	17	15.4	14.1	****	***	***	***
22-Mar	*****	22.6	17.1	14.2	****	***	***	***
23-Mar	*****	25	18.7	14.9	****	***	***	***
24-Mar	*****	25.5	20.1	15.3	****	***	***	***
25-Mar	*****	28.7	22.1	18	****	***	***	***
26-Mar	*****	29.8	23.6	19.7	****	***	***	***
27-Mar	*****	30.9	23.9	20	****	***	***	***
28-Mar	*****	24.2	22.3	21	****	***	***	***
29-Mar	*****	23.2	22	21	****	***	***	***
30-Mar	*****	24	21.5	18.5	****	***	***	***
31-Mar	*****	20.1	19.5	18.5	****	***	***	***
<b>Mean</b>	*****	21.8	18.6	16.2	****	***	***	***
<b>Maximum</b>	*****	30.9	23.9	21	****	***	***	***
<b>Minimum</b>	*****	14.8	13.5	11.8	****	***	***	***

**Extract of Meteorological Observations for Tai Mei Tuk Automatic Weather Station,  
March 2014**

Date	Total Rainfall (mm)	Prevailing Wind Direction (degrees)	Mean Wind (km/h)
1-Mar	0.0	60	6.5
2-Mar	1.0	80	11.6
3-Mar	0.0	100	19.8
4-Mar	0.0	110	6.9
5-Mar	0.5	50	12.7
6-Mar	0.0	100	21.7
7-Mar	0.5	100	20.1
8-Mar	0.5	90	14.2
9-Mar	0.5	50	12.8
10-Mar	1.5	80	19.5
11-Mar	0.0	100	17.0
12-Mar	0.0	60	5.5
13-Mar	0.0	40	15.5
14-Mar	0.0	40	18.0
15-Mar	0.0	60	11.9
16-Mar	0.0	60	8.3
17-Mar	0.0	80	6.3
18-Mar	0.0	80	4.8
19-Mar	0.0	70	5.7
20-Mar	0.0	50	10.8
21-Mar	0.0	40	18.8
22-Mar	0.0	40	14.1
23-Mar	0.0	90	16.2
24-Mar	0.0	60	11.7
25-Mar	0.0	130	7.4
26-Mar	0.0	140	4.6
27-Mar	0.0	140	7.5
28-Mar	0.0	60	10.5
29-Mar	12.0	60	6.6
30-Mar	106	50	13.0
31-Mar	114.5	70	10.4
<b>Mean</b>	-----	60	12.0
<b>Total</b>	237	---	-----
<b>Maximum</b>	114.5	---	21.7
<b>Minimum</b>	0.0	---	4.6

\*\*\* unavailable

# missing (less than 24 hourly observations a day)

Rainfall measured in increment of 0.5 mm. Amount of < 0.5 mm cannot be detected

**Extract of Meteorological Observations for Tai Po Automatic Weather Station,  
March 2014**

Date	Mean Pressure at M.S.L. (hPa)	Air Temperature			Mean Dew Point Temperature (deg C)	Relative Humidity		
		Max. (deg C)	Mean (deg C)	Min. (deg C)		Max. (%)	Mean (%)	Min. (%)
1-Mar	1014.6	21.8	19.6	18.3	17.6	96	88	81
2-Mar	1014.8	20.6	18.1	15.3	16.3	98	90	72
3-Mar	1017.2	16.2	15.6	14.8	13	96	85	77
4-Mar	1017.7	17.3	16.4	15.2	14.8	97	90	84
5-Mar	1018.9	16.9	16	15.1	13	96	83	69
6-Mar	1018.5	16	15.2	14.5	12.2	91	82	67
7-Mar	1020.7	15.1	14.6	14.3	11.9	90	84	78
8-Mar	1019	15.3	14.5	14	13.4	98	93	84
9-Mar	1021.3	14.4	13.4	12.4	11.5	97	88	81
10-Mar	1022.6	14.6	13.9	12.4	10.5	91	80	69
11-Mar	1020.5	15.7	15	14.1	12.2	94	83	76
12-Mar	1014.7	18.4	17	15.4	16.4	98	96	93
13-Mar	1016.4	22.6	20	17.5	14.6	99	73	52
14-Mar	1022.3	18.6	16.6	15.2	8.8	76	60	46
15-Mar	1022.3	16.9	15.7	14.9	8.7	79	64	47
16-Mar	1021.1	18.9	17.5	15.7	12.1	88	71	58
17-Mar	1018.9	21.8	19.4	17.4	17.5	96	89	80
18-Mar	1015.9	23.7	20.9	18.9	19.2	98	90	74
19-Mar	1013.5	24.9	21.9	19.4	19.6	97	87	69
20-Mar	1014.1	28.1	21	17.5	17.7	99	83	58
21-Mar	1020.7	17.5	15.9	15.1	8.9	72	64	57
22-Mar	1021.2	20.9	16.7	14.5	9.9	79	65	41
23-Mar	1022.1	21.2	18.1	15.8	11.1	82	65	45
24-Mar	1019.3	22.3	19.3	15.4	13.2	83	68	54
25-Mar	1015.5	24.6	21.1	17.8	16.5	89	75	59
26-Mar	1013.6	25.9	22.4	19.2	19	92	82	65
27-Mar	1012.5	27.2	22.8	19.2	19.8	95	84	68
28-Mar	1012	23	21.9	20.8	20.6	96	92	86
29-Mar	1011.1	22.8	21.7	20.8	20.7	98	94	82
30-Mar	1010.5	23.9	21.5	19.2	20.3	98	93	81
31-Mar	1009.6	20.3	19.5	18.5	19	99	97	92
<b>Mean</b>	1017.2	20.2	18.2	16.4	14.8	92	82	69
<b>Maximum</b>	1022.6	28.1	22.8	20.8	20.7	99	97	93
<b>Minimum</b>	1009.6	14.4	13.4	12.4	8.7	72	60	41

**Extract of Meteorological Observations for Tai Po Automatic Weather Station,  
March 2014**

Date	Total Rainfall (mm)	Prevailing Wind Direction (degrees)	Mean Wind (km/h)
1-Mar	*****	***	*****
2-Mar	*****	***	*****
3-Mar	*****	***	*****
4-Mar	*****	***	*****
5-Mar	*****	***	*****
6-Mar	*****	***	*****
7-Mar	*****	***	*****
8-Mar	*****	***	*****
9-Mar	*****	***	*****
10-Mar	*****	***	*****
11-Mar	*****	***	*****
12-Mar	*****	***	*****
13-Mar	*****	***	*****
14-Mar	*****	***	*****
15-Mar	*****	***	*****
16-Mar	*****	***	*****
17-Mar	*****	***	*****
18-Mar	*****	***	*****
19-Mar	*****	***	*****
20-Mar	*****	***	*****
21-Mar	*****	***	*****
22-Mar	*****	***	*****
23-Mar	*****	***	*****
24-Mar	*****	***	*****
25-Mar	*****	***	*****
26-Mar	*****	***	*****
27-Mar	*****	***	*****
28-Mar	*****	***	*****
29-Mar	*****	***	*****
30-Mar	*****	***	*****
31-Mar	*****	***	*****
<b>Mean</b>	-----	***	*****
<b>Total</b>	*****	---	-----
<b>Maximum</b>	*****	---	*****
<b>Minimum</b>	*****	---	*****

\*\*\* unavailable

# missing (less than 24 hourly observations a day)

Rainfall measured in increment of 0.5 mm. Amount of < 0.5 mm cannot be detected

**Extract of Meteorological Observations for Sha Tin Automatic Weather Station,  
March 2014**

Date	Mean Pressure at M.S.L. (hPa)	Air Temperature			Mean Dew Point Temperature (deg C)	Relative Humidity		
		Max. (deg C)	Mean (deg C)	Min. (deg C)		Max. (%)	Mean (%)	Min. (%)
1-Mar	1014.5	22.6	20	18.5	17.5	98	86	78
2-Mar	1014.8	20.8	18	15.3	15.9	100	88	67
3-Mar	1017.4	15.6	14.9	14.2	12.5	93	85	74
4-Mar	1017.7	18.3	16.3	14.7	14.6	98	90	83
5-Mar	1018.9	16.8	15.9	14.9	12.3	98	79	66
6-Mar	1018.7	15.5	14.6	13.9	11.8	93	84	69
7-Mar	1020.8	14.6	14	13.5	11.6	94	86	79
8-Mar	1019	16	14.4	13.4	13.2	99	93	85
9-Mar	1021.1	14.9	13.5	12.3	10.6	90	83	77
10-Mar	1022.5	15.3	13.7	12.5	10	91	78	66
11-Mar	1020.4	15.9	14.9	13.5	11.9	93	82	75
12-Mar	1014.5	18.8	17.4	15.5	16.9	100	97	92
13-Mar	1016.3	22	19.9	17.5	13.9	100	71	51
14-Mar	1022.3	18.9	16.5	14.1	7.9	76	57	41
15-Mar	1022.3	16.8	15.6	13.9	7.7	83	61	42
16-Mar	1021.1	20.2	18	15.9	11.4	85	66	48
17-Mar	1018.9	22.5	19.8	17.6	17.6	96	88	77
18-Mar	1015.9	26.5	21.9	18.8	19.2	100	86	61
19-Mar	1013.5	27.8	22.5	18.6	19.2	98	83	59
20-Mar	1014.1	28.2	21.2	16.7	16.8	100	78	56
21-Mar	1020.7	16.7	15.3	14.4	8.3	71	63	57
22-Mar	1021.2	20.4	16.5	14.2	9.0	80	63	41
23-Mar	1022.1	22.1	18	15.2	10.3	82	62	39
24-Mar	1019.4	23.2	19.4	15.5	12.5	79	65	49
25-Mar	1015.5	26.2	21.4	17.4	15.7	92	71	49
26-Mar	1013.7	27.6	22.5	18.6	18.5	94	79	59
27-Mar	1012.6	29.3	23.2	18.6	19.2	97	80	52
28-Mar	1012.1	23.3	21.9	20.6	20.3	94	91	84
29-Mar	1011.2	23.6	21.8	20.5	20.4	98	92	78
30-Mar	1010.4	25.5	22.1	18.8	20.3	99	90	73
31-Mar	1009.7	21.5	19.8	18.4	18.9	99	95	86
<b>Mean</b>	1017.2	20.9	18.2	16	14.4	93	80	65
<b>Maximum</b>	1022.5	29.3	23.2	20.6	20.4	100	97	92
<b>Minimum</b>	1009.7	14.6	13.5	12.3	7.7	71	57	39

**Extract of Meteorological Observations for Sha Tin Automatic Weather Station,  
March 2014**

Date	Total Rainfall (mm)	Prevailing Wind Direction (degrees)	Mean Wind (km/h)
1-Mar	0.0	30	5.8
2-Mar	0.0	80	6.3
3-Mar	0.0	90	10.3
4-Mar	0.5	110	7.5
5-Mar	0.0	10	7.8
6-Mar	0.0	90	9.4
7-Mar	0.5	90	7.8
8-Mar	0.5	90	7.4
9-Mar	1.5	10	7.0
10-Mar	2.5	80	7.2
11-Mar	0.5	90	9.1
12-Mar	1.5	50	5.3
13-Mar	0.5	20	7.0
14-Mar	0.0	30	8.4
15-Mar	0.0	110	4.6
16-Mar	0.0	110	5.7
17-Mar	0.0	40	4.9
18-Mar	0.0	60	4.4
19-Mar	0.0	60	4.5
20-Mar	0.0	40	7.7
21-Mar	0.0	30	10.5
22-Mar	0.0	90	8.8
23-Mar	0.0	80	8.3
24-Mar	0.0	110	7.1
25-Mar	0.0	70	5.0
26-Mar	0.0	190	4.2
27-Mar	0.0	60	6.4
28-Mar	0.0	100	6.7
29-Mar	26.0	40	4.5
30-Mar	146.5	40	7.6
31-Mar	110.5	350	6.6
<b>Mean</b>	-----	90	6.9
<b>Total</b>	291	---	-----
<b>Maximum</b>	146.5	---	10.5
<b>Minimum</b>	0.0	---	4.2

\*\*\* unavailable

# missing (less than 24 hourly observations a day)

Rainfall measured in increment of 0.5 mm. Amount of < 0.5 mm cannot be detected